

t12_cat_2

(TMPp5y5cbf6okHpj7pirC7TLmQyvXK5yQKa)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v11_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_cat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_cat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_cat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_cat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_cat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_cat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m3_cat_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_cat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_cat_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_cat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. r1_tarski X0 X0 \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((\neg v11_struct_0 X0) \wedge ((v2_cat_1 \\ & X0) \wedge ((v3_cat_1 X0) \wedge ((v4_cat_1 X0) \wedge ((v5_cat_1 X0) \wedge ((v6_cat_1 \\ & X0) \wedge (l1_cat_1 X0)))))))) \Rightarrow (\forall X1. ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((\neg \\ & v11_struct_0 X1) \wedge ((v2_cat_1 X1) \wedge ((v3_cat_1 X1) \wedge ((v4_cat_1 \\ & X1) \wedge ((v5_cat_1 X1) \wedge ((v6_cat_1 X1) \wedge (l1_cat_1 X1)))))))) \Rightarrow ((m3_cat_2 \\ & X1 X0) \Leftrightarrow ((r1_tarski (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 X0)) \wedge ((\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 \\ & (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow (\forall X4. (m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\ & (\forall X5. (m1_subset_1 X5 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (((X2 = X4) \wedge (X3 = \\ & X5)) \Rightarrow (r1_tarski (k2_cat_1 X1 X2 X3) (k2_cat_1 X0 X4 X5)))))) \wedge \\ & (r1_tarski (u1_cat_1 X1) (u1_cat_1 X0)) \wedge (\forall X2. (m1_subset_1 \\ & X2 (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow ((X2 = X3) \Rightarrow (k4_cat_1 X1 X2 = k4_cat_1 X0 X3)))))))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((\neg v11_struct_0 X0) \wedge ((v2_cat_1 \\ & X0) \wedge ((v3_cat_1 X0) \wedge ((v4_cat_1 X0) \wedge ((v5_cat_1 X0) \wedge ((v6_cat_1 \\ & X0) \wedge (l1_cat_1 X0)))))))) \Rightarrow (m3_cat_2 X0 X0) \end{aligned}$$